



Podnosilac zahtjeva

Obrazac: **SOC-27.2**

**Služba za boračko-invalidsku
i socijalnu zaštitu**

Prezime i ime, datum rođenja

Odsjek za socijalnu zaštitu

Adresa stanovanja

Prijemni pečat

Kontakt telefon

e-mail

PREDMET:

OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DODATAK
/FEDERALNI ZAKON/

POTREBNA DOKUMENTACIJA				
Dokumenti	Mjesto izdavanja	Forma	Komentar	
1. Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na dodatak na djecu propisan od nadležnog federalnog ministarstva	Web stranica Ministarstva rada i socijalne politike FBiH ili info pult Općine Centar	Original	-	
2. Prijave prebivališta za sve članove porodičnog domaćinstva	CIPS	Original ili ovjerena kopija	Prikuplja se po službenoj dužnosti ukoliko je podnosilac prihvatio korištenje JMBG	
3. Kućna lista	matični ured	Original ili ovjerena kopija	-	
4. Ukoliko je rođenje prijavljeno van teritorije FBiH dostaviti izvod iz matične knjige rođenih za dijete	matični ured nadležne općine	Original ili ovjerena kopija	-	
5. Ukoliko dijete nije državljanin FBiH dostaviti uvjerenje o državljanstvu djeteta	matični ured nadležne općine	Original ili ovjerena kopija	-	
6. Dokaz o prihodima po osnovu poreza na dohodak ostvarenim u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva	Poslodavac	Original ili ovjerena kopija	-	
7. Izjava da li članovi porodičnog domaćinstva ostvaruju prihode po osnovu životnog osiguranja i prihode od nasljedstva u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva i dokaz o visini prihoda ukoliko ostvaruju iste po navedenim osnovama	matični ured	Original ili ovjerena kopija	-	
8. Dokaz o prihodima ostvarenim po osnovu starosne, invalidske i porodične penzije u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva	Zadnja tri čeka penzije	Original ili ovjerena kopija	-	
9. Presuda o razvodu braka	Sud	Original ili ovjerena kopija	-	
10. Dokaz o utvrđenoj visini alimentacije (u slučaju vanbračne zajednica) odnosno dokaz da je pokrenuta pravna radnja utuživanja alimentacionog potraživanja	Sud, nadležni organ	Original ili ovjerena kopija	-	
11. Ukoliko pravo na dječiji dodatak podnosi strani državljanin dokaz da to pravo ne ostvaruje u državi	Nadležna organ države prebivališta	Original ili ovjerena kopija	-	



	prebivališta preveden na službeni jezik BiH		
12.	Dokaz da je dijete oboljelo od malignih bolesti	Nadležna zdravstvena ustanova	Original ili ovjerena kopija
13.	Ovjerena izjava da dijete starije od 16. godina nije sklopilo brak te da nije steklo vlastito potomstvo	Matični ured	Original ili ovjerena kopija -
14.	Potvrda o otvorenom tekućem računu za podnosioca zahtjeva (dostavlja se nakon što zahtjev za ostvarivanje prava bude pozitivno riješen)	Banka	Original ili ovjerena kopija

TAKSE I NAKNADE

Naziv takse / naknade	Iznos	Broj računa	Poziv na broj / Komentar
-	-	-	-

DOKUMENTACIJA KOJU ĆE ORGAN PRIBAVLJATI SLUŽBENIM PUTEVIM:

- Uvjerenja Porezne uprave FBiH,
- Uvjerenja iz službene evidencije o ostvarenim pravima iz nadležnosti Službe socijalne zaštite općine Centar,
- Uvjerenja Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu,
- Uvjerenja Službe za zapošljavanje - Centar,
- Uvjerenje Zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje.

Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom): **30 dana**

Komunikacija sa strankom će se obavljati putem elektronske pošte. Stranka je upoznata da će email adresa ubuduće biti korištena za detaljnije informacije iz Općine Centar Sarajevo i potvrđujem pristanak za korištenje mog Jedinstvenog matičnog broja građana u svrhu prikupljanja relevantnih činjenica po službenoj dužnosti radi postupanja po zahtjevu.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JMBG

Saglasan: DA - NE

Obrazac čitko popuniti !

Datum: _____._____.20_____.

.....
(Potpis podnosioca zahtjeva)

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton:
Grad/opština:
Nadležni prvostepeni organ:

Z A H T J E V
ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DJEČJI DODATAK

Napomena: obrazac zahtijeva za priznavanje prava na dječji dodatak popunjava i potpisuje zakonski zastupnik djeteta. Prije popunjavanja predmetnog Obrasca, potrebno je pažljivo pročitati tekst i odgovoriti na sva pitanja koja se odnose na dijete i ostale članove zajedničkog domaćinstva, te priložiti svu potrebnu dokumentaciju koju zatraži nadležni centar za socijalni rad, odnosno opštinska služba socijalne zaštite. U ovom je postupku zakonski zastupnik, kao podnosilac zahtjeva, oslobođen plaćanja upravnih taksi i troškova postupka.

1. Osnovni podaci o djetetu za koji se podnosi zahtjev

Vrsta podatka	Dijete za koje se podnosi zahtjev
JMB	<input type="text"/>
Ime	<input type="text"/>
Prezime	<input type="text"/>
Djevojačko prezime	<input type="text"/>
Ime jednog roditelja	<input type="text"/>
Pol	<input type="text"/>
Datum rođenja	<input type="text"/>
Država rođenja	<input type="text"/>
Mjesto rođenja	<input type="text"/>
Državljanstvo	<input type="text"/>
Adresa prebivališta/boravišta	<input type="text"/>
Opština prebivališta/boravišta	<input type="text"/>
Poštanski broj	<input type="text"/>
Zanimanje	<input type="text"/>
Školska sprema	<input type="text"/>
Vrsta srodstva sa zakonskim zastupnikom	<input type="text"/>
Mjesec i godina kada je nastupio invaliditet (samo za dijete s invaliditetom)	<input type="text"/>
Da li dijete boravi u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite u periodu dužem od 30 dana? Označiti jedan od ponuđenih odgovora.	Da
	Ne
Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje potvrđan, da li se troškovi smještaja plaćaju djelomično ili u potpunosti iz budžetskih sredstava? Označiti jedan od ponuđenih odgovora.	Da
	Ne
Da li dijete za koje se podnosi zahtjev stavljeno pod starateljstvo? Označiti jedan od ponuđenih odgovora.	Da
	Ne
Da li je djetetu za koje se podnosi zahtjev utvrđen 100-postotni invaliditet i pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica i grupe? Označiti jedan od ponuđenih odgovora.	Da
	Ne
Da li je djetetu za koje se podnosi zahtjev utvrđen 100-postotni invaliditet i pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica ili grupe? Označiti jedan od ponuđenih odgovora.	Da
	Ne

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

Ukoliko je odgovor na jedno od prethodna dva pitanja potvrđan, da li je invaliditet djeteta za koje se podnosi zahtjev nastupilo prije 18. godine života ili za vrijeme redovnog školovanja? Označiti jedan od ponuđenih odgovora.	Da
	Ne

2. Osnovni podaci o zakonskom zastupniku i njegovom partneru

Vrsta podatka	Zakonski zastupnik	Bračni/vanbračni partner zakonskog zastupnika
JMB	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ime		
Prezime		
Djevojačko prezime		
Ime jednog roditelja		
Pol		
Datum rođenja		
Država rođenja		
Mjesto rođenja		
Državljanstvo		
Adresa prebivališta/boravišta		
Opština prebivališta/boravišta		
Poštanski broj		
Zanimanje		
Kontakt telefon		
Kontakt e-mail		
Školska sprema		
Radni status		
Bračni status		

3. Osnovni podaci o o ostalim članovima zajedničkog domaćinstva

Ukupan broj članova zajedničkog domaćinstva uključujući i zakonskog zastupnika	
Broj članova zajedničkog domaćinstva muškog pola uključujući i zakonskog zastupnika	
Broj članova zajedničkog domaćinstva ženskog pola uključujući i zakonskog zastupnika	
Broj članova zajedničkog domaćinstva mlađih od 18 godina uključujući i zakonskog zastupnika	
Broj članova zajedničkog domaćinstva starijih od 65 godina uključujući i zakonskog zastupnika	
Broj članova zajedničkog domaćinstva s invaliditetom uključujući i zakonskog zastupnika	
Broj zaposlenih članova zajedničkog domaćinstva uključujući i zakonskog zastupnika	
Broj članova zajedničkog domaćinstva na redovnom školovanju uključujući i zakonskog zastupnika	
Broj članova zajedničkog domaćinstva s visokom stručnom spremom uključujući i zakonskog zastupnika	
Broj članova zajedničkog domaćinstva s višom stručnom spremom uključujući i zakonskog zastupnika	
Broj članova zajedničkog domaćinstva s srednjom stručnom spremom uključujući i zakonskog zastupnika	

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Broj članova zajedničkog domaćinstva s osnovnom stručnom spremom uključujući i zakonskog zastupnika	
Broj članova zajedničkog domaćinstva bez stručne spreme uključujući i zakonskog zastupnika	

4. Podaci o bankovnom računu

Molim da se dječji dodatak isplaćuje na sljedeći račun:

Ime i prezime vlasnika računa	
Naziv banke	
Broj transakcijskog računa/ Broj partije	

5. Izjava zakonskog zastupnika

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću **izjavljujem**:

- da svojim svojeručnim potpisom potvrđujem istinitost, potpunost i tačnost svih podataka navedenih u ovom Obrascu zahtjeva za priznavanje prava na dječji dodatak;
- da sam upoznat/a da zbog neistinitih podataka mogu snositi zakonske i druge posljedice, te da sam dužan/na o svim promjenama koje utiču na ostvarivanje prava na dječji dodatak odmah izvijestiti ovaj centar za socijalni rad, odnosno opštinsku službu socijalne zaštite;
- da sam saglasan/na da se informacije koje sam pružio/la koriste u postupku rješavanja zahtjeva za priznavanje prava na dječji dodatak, te da ovlašćujem ovaj centar za socijalni rad, odnosno opštinsku službu socijalne zaštite da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti za druge svrhe u djelokrugu njegovog rada ili ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite, te ih, prema potrebi, ustupati i drugim državnim organima u skladu sa zakonom.

 (Datum podnošenja zahtjeva)

 (Svojeručan potpis zakonskog zastupnika)